



Gropament d'Interès Public entre :



BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du 1^{er} chèque-livre en occitan pour les lycéens et les collégiens !

En partenariat avec le Ministère de l'Éducation nationale, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Occitanie lancent un chèque cadeau de 15€ à tous les élèves de la 3^{ème} à la Terminale qui suivent un apprentissage en occitan.

Un chèque-cadeau 15 € à plus de 3000 élèves pour acheter un livre en occitan

A partir du 1^{er} février, l'Office public de la langue occitane (OPL) lance l'opération **Libe-Libre!** : un **chèque-livre distribué à chaque élève de 3^{ème}, 2^{nde}, 1^{ère} et Terminale qui suit un enseignement de l'occitan au collège ou au lycée**. En Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, plus de **250 collèges** et **70 lycées** proposent un enseignement en langue occitane, ce qui correspond à **plus de 3000 élèves**. Chaque établissement a reçu son lot de chèques à remettre à ses élèves.

« *Après le succès de l'édition de l'an dernier qui s'adressait exclusivement aux écoles primaires de Nouvelle-Aquitaine, nous avons choisi de recalibrer l'édition 2022 pour un public d'adolescents et de l'étendre à l'ensemble du territoire interrégional, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie* », explique **Jean-Luc ARMAND**, président de l'OPL et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué aux langues et cultures régionales. « *Cette opération s'inscrit dans le cadre du Plan d'action lycée pour la langue occitane voté l'an dernier par l'Office et qui consiste à déployer plusieurs actions tout au long de l'année pour encourager l'apprentissage de la langue occitane au lycée et sa continuité depuis la 3^e* ».

Faire sortir l'occitan de la classe et soutenir la filière du livre

Ce chèque-cadeau individuel permettra aux professeurs d'occitan qui le souhaitent d'accompagner leurs élèves dans le choix de leur ouvrage en occitan. Des **séances de présentation et d'échanges** pourront par exemple être organisées avec les **libraires indépendants** partenaires de l'opération. Cette action, déployée grâce à un cofinancement exceptionnel de la **Région Nouvelle-Aquitaine**, de la **Région Occitanie**, et du **Ministère de l'Éducation nationale** vise avant tout à répondre à une demande des professeurs des collèges et des lycées pour outiller les élèves.

« *Pour beaucoup de collégiens et de lycéens, l'occitan reste avant tout une matière scolaire* », rappelle **Benjamin ASSIE**, vice-président de l'OPL et conseiller régional d'Occitanie délégué aux langues occitane et catalane. « *Ce type d'opération a pour objectif de les ouvrir au monde culturel occitan qui existe en dehors de la classe. Mais l'enjeu pour nous, au niveau de la Région, c'est aussi de soutenir l'ensemble des acteurs de la filière du livre en occitan* ».

Une vingtaine d'**éditeurs en langue occitane** se sont ainsi mobilisés pour proposer un choix le plus large possible aux élèves. Un partenariat a également été mis en place avec les **associations de librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine** (LINA) et d'Occitanie (ALIDO) ainsi qu'**Occitanie Livre & Lecture** afin d'encourager le plus activement possibles les **échanges directs entre les jeunes et les libraires**.

+ d'info : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/dispositif-libe-libre/>

Contact-presse :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Office public de la langue occitane (OPL) est un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en 2016 d'une conviction partagée par l'État et les Régions de l'absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d'action, qui s'étend du massif central aux Pyrénées, l'OPL soutient la promotion de l'occitan et favorise l'enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d'action de l'Office, qui joue aujourd'hui un rôle clé d'animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents.

COMUNICAT DE PREMSA

Lançament del 1èr chèc-libre en occitan per tots los liceans e collegians !

En partenariat amb lo Ministèri de l'Educacion nacionala, la Region Novèla-Aquitània e la Region Occitània lançan un chèc present de 15€ a totes los escolans de la 3èna a la Terminala que seguisson un aprendissatge en occitan.

Un chèc-present 15 € a mai de 3000 escolans per comprar un libre en occitan

A partir del 1èr de febrèr, l'Ofici public de la lenga occitana (OPL) lança l'operacion **Libe-Libre!** : un chèc-liure distribuït a cada escolan de 3a, 2da, 1èra e Terminala que seguís un ensenhament de l'occitan al collègi o al licèu. En Novèla-Aquitània e Occitània, mai de 250 collègis e 70 licèus prepausan un ensenhament en lenga occitana, çò que correspond a mai de 3000 escolans. Cada establiment a rebut son lòt de chècs a remetre a sos escolans.

“Après l'escaduda de l'edicion de l'an passat que s'adreçava sonqu'a las escòlas primàrias de Novèla-Aquitània, causiguerèm de tornar calibrar l'edicion 2022 per l'orientar de cap a un public de gojats e de l'espandir a l'ensemble dau territòri interregionau, Novèla-Aquitània e Occitània”, explica Jean-Luc ARMAND, president de l'OPL e conselhèr regional delegat a las lengas e culturas regionalas de Novèla-Aquitània. “Aquera operacion s'inscriu dens lo Plan d'Accion Licèu per la lenga occitana votat l'an passat e que consistís a desplegar mantunas accions tot lo long de l'annada per encorajar l'aprendissatge de la lenga occitana au licèu e sa continuitat dempèi la 3èna”.

Far sortir l'occitan de la classa e sostener lo malhum del libre

Aquel chèc individual permetrà als professors d'occitan qu'o desiran d'acompanhar lors escolans dins la causida de lor obratge en occitan. De **sesilhas de presentacion e d'escambis** poirà per exemple èsser organizadas amb los libraris independents partenaris de l'operacion. Aquela accion, desplegada mercés a un cofinançament excepcional de la **Region Novèla-Aquitània**, de la **Region Occitània**, e del **Ministèri de l'Educacion nacionala** vòl tot primièr respondre a una demanda dels professors dels collègis e dels licèus per aisinar los escolans.

“Per fòrça collegians e liceans occitanistas, l'occitan demora mai que tot una matèria escolara”, rapèla Benjamin ASSIE, vice-president de l'OPL e conselhèr regional d'Occitània delegat a las lengas occitana e catalana “Aquel tipe d'operacion a per tòca de los dubrir al monde cultural occitan qu'existís en defòra de l'escòla. Mas l'enjòc, per nosautres, al nivel de la Region, es tanben de sosténer l'ensemble dels actors de la filiera del libre en occitan”.

Una **vintinat d'editors en lenga occitana** se son atal mobilizats per prepausar una causida la mai ampla possible als escolans. Un partenariat fuguèt tanben fargat amb las **associacions de librariás independents de Novèla-Aquitània** (LINA) e d'Occitània (ALIDO) e tanben **Occitanie Livre & Lecture** per encoratjar mai activament **los escambis dirèctes entre los joves e los libraris**.

Info mai : <https://www.ofici-occitan.eu/oc/dispositiu-libe-libre/>

Contact-premsa :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Ofici public de la lenga occitana (OPL) es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluta necessitat de sosténer e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPL sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aborriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animador entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents